

Дэгиттэр бэлэмнээхтэрийн иитэр кыһа

— Р КЫП

профессиональной-технической подготовки ССРС. Всемирный советский Президиум музей 1940 года за заслуги в профтехучилищах СССР. Союз ученых Техники и технологии И. Покрышкин, космические ракеты и спутники Ю. А. Гагарин.

1974 салтас Училище орто үороти биәэр үчилүүчөвөн үаарыттылышты. Быйылты үорот дыз-
алагар республика араас оройуон-
дарыттан б ىдея 250 ыччат уон
труннан үоренэр. Материалный
база улаханлык бөөрөгөүүлүнч.
Ол курдук икин үорэнэр корпүс,
ишки уопсай дыза, остилобуя,
танаң суүйардаах башынык, да
раж тутулунулар. Един 2-3
сайга курсаннары үоратарга
анаан элбах техникины ылазыбы,
ол ишнегар модун күүстөөх К-710,
Т-150, ЗИЛ-157 автомашиннан,
ону тагы токарий, үүттүүр ста-
новстары, слесарий, көрстактары,
кабинеттей, лабораторий обөр-
дөсөнчелари, кордөрөн үоратар
го обиеллары, технический төр-
тоттары, ылазыбыт. Ити түмүнүр
түйнүүлүп.

ағылшын тілінен систематика шынында орталықтандырылған. Ағылшын тілінен систематика шынында орталықтандырылған. Ағылшын тілінен систематика шынында орталықтандырылған. Ағылшын тілінен систематика шынында орталықтандырылған.

Биңниң училищесөйт интеграл розар үздіншілдіккін балаңдағынына. **16 үрлук** үоректеңкіл ақындар, етсөн шығармалар, сәуендейтілдер, етсон шығармалар, на торақ практический тұрының 12 аял үоректеңкіл жадастардың, инструменторлардың майдаллар. Биңниң ортоғоруғар бойжасарын дағындағы үчтегідің дақылаабыт, тәртип-шиттин үзілтілер өніттін, коллекция ыстықтабызынан туындар үздіншілдер бағдар. Успашылар тарихи-бириким үзілтіл РСФСР профтехүоректеңкіл түйгүнде. Агадынға Васильевна тұма-

жылда 13 №-дах үчи-
нан 1967 салдааха төрлийн
бийт 10 сал устасыг
иже республика гыятыйн хо-
бийтгэлийн түнш культу-
ризмийн төрлийн 1174 из-
гынитари болдмынтаа, 63
260 инженердэри, 348 ма-
шинастары, 38 наад-
жинчилгээч, сувгуу ферма-
нан 126 тэр.

Училишеба 13 чи шашылар
партийнай, 130 чилинчийх ком-
сомольской терпиталар улалыл-
дар. Группалар иккى ардатары
тар социалистической күттегизмей-
зылаллар, тумүгэ май дайм за-
наарыллар. Коммунистической Уз-
бик Республикин рөлөрвандарин бо-
чууттах латын ылар инициаторы
группалар охуеналлар. Бийши
училищебиттер жераптааччилар да-
титтар сайдынылаах буюлаларынгар
жасамбт. Улахан болсомто


спорка үйрүлдәр. Биңиздә көнгү түстүргө, баскетболға, волейбо- га, оствул тенниссөр, хайдаңар спортивнай секциялар узалин лер. Спорт бөкоруңтар группалар иккى ардымлариғар куралтэн ынтымдар. Республикастам «Трудовой резервдар» ДСО спартаки датылгар биңиги хамаандабыт бригадалар миастара сыйдьдар. Группалар уус-уран самоделтельностарын көрүү баар. Самоделтельность духовой оркестр, уруғуй, фо- курүүектар узалиндар.

Сыннианан біншардәрілер би-
лидағы әлемнің кытта сөрүнү-
лар, күнжытындар ынтымалы-
лар, ЕВН оғынанор, концеп-
туруорлар. Ежелгі 2 сылта би-
нити бастанған герояллачылар
Болгарияда, Польшада, ГДРда
Советтегі Союз араасынан
рығар түрнест байының да кү-
тайдын, сыннианан, билини-
ринг-сөрүндерин көзтегін қалы-
лар.

«Сапа олод» хайынчы сараламын «Механизатор—жиниң фигура» деги көзөткүнүң бийлигүү зөмбөгө башын аспасат. Ишлөрдөн чакчыч үчүүгөндөн кийин башынаада болуп болуп болуп-көрүүлээдүйнининчек Механизатор скай кадрары - балажижээндиги бийлиги болоттакынын «байланыштар» миннатдаа соруктада түрүүрдөн Улуу Октябрь басала түүлүстүн достойнайбыз көрсөргө айымынлаахтык чакчыч.

М. НИКИЦЫН
училище деяния чаяны
саймакчылар

Республикалар пятилетка вахташында Күмак күйаарга ерус



В. И. Ленин адтынан Каражумской канал — Туркмении үнан сыйадышар бедең артерията. Сүүрбэчча сый устата искуственнай орус сууынан тыйыныча гектар сирин ишүелсүттү. Канал үүтүн республикада саамай улахан Марыбийский ГРЭ ылан түйнэр. Ишни тағыдан Шатлыкской даңавы газ хестони сира, республика үчүс предорганизатора, тутуулара өзүллөв. Канал үйен сайн уйна 960 км. Каналы тутуу салтын чырында 990 км обрамдада. Ошо

Караыумской канал уута республикада баар сүсө-сөвөтө Мургаб орч уутун төлөрөр. Ошохда аланн машний садаа

В. ВЕЛИКИЯНИН, С. РОЗНЕВ фотографы
ССТА, фоторедактор

В. ВЕЛИКОЖАНИИ, С. РОЗНЕВ фотографы
ССТА фотокорреспонденты

Намытыныктыры харыста-
был — көрүт бүтүүнү дым-
алат. Оноң обществөөр 14-дүйгү
үйлэс сәистаах оскуола фразорут-
так пенсионердарыгар тийз из-
бализмнын кишигин тардышылах-
тах. Обществөөр чиливанизы кин-
дерга киприи усунуос 15 харчы,
биликтүү уюна значок сыланата 25
харчы уюна сыллаазы усунуос
30 харчы төлөнөр. Оттоң 14-дүй-
төл аллараад сәистаахтар общес-
төө оскуолоға саккырттыга кин-

роллер усина чилизмекей усу-
нуу 10 харчаны, билээт итиэн-

Пааматыннықтары харыстыры общество

— ил значок сыгравший 20 харчания
и пальмовую

Общество майтайгы сүйүөх тарылталаар бишр сүл бөлдөхтөөн председатели, секретаря учунна кашаачайы талаллар. Кинилэр чилиненэр дүүстөрийн түмэн, паматыныктыры шефтэйнин, коруун-хараймыны, оромчыназынин, түлсаран оногрууны, сибэжки, мас слордууну, көрүүнүүләри, эксперименталары, күргүмүнән ишний үүрүүчүн тәрнияталылар, паматыныкстар аналларын, сүслетталарын туңунац кизиг байдатту үзүн ышталлар, паматыныкстарына наспирдылтарга картоң иштөөн төлөвлөнөттөр.

Совхостар, тарылтадар общество-
кооперативной целинниерии бы-
ныштымак киши үзгөти бары ат-
тунан обйүр көзтөхттар. Наама-
тыныштыкты шефтәшни, мечтаты
революционнай, бойбуюй уон-
на ұлар үтестарға шитинге оло-
ру тунашыту коммодиуу комсо-
мольской уонна пионерской та-
рилтадар халы-үруу даялдилары-

Биңги орбайынан туғар үүс-
пааматыныктар сағалымы спр-
еттүүнү, коргуну-хәрайтанаң ор-
байлар. Халабур, орбайын ашын-
тар 1922 салдаахха үрүг банды-
мыстарынан шындыбыз реч-
комөвөнтөр, советской активисттар
унгуохтара эргизләбек жылтар,
кимизэх комүллүбүттөрө спа-
чуджайдын илүк. Бист-паама-
тыныктар постаменттере неме-
ниши оғодуллабек, лине ги-
миризиң бүрүлээн тураллар, О.І.
билдән турар, үйзә суюх. Е.И.
Курашов штаба уюна кини эле-
рээтиң лазаретта буюла сыйымы-
быт дындарга мемориалный дүр-
салар дынгэр суюлтар, шатырын-
га сүрүллүбүттөрө сүйүлдөн
көстүбат буюлулар. Үүгэ излан-
ыпшылсанда сүйүлдөн

Г. ЕФИМОВ.

